



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITI YA 11**

**PUDUNGWANA 2019**

**SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3  
MEMORANTAMO**

**MATSHWAO: 100**

---

Memorantamo ena e na le maqephe a 11.

---

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1****1.1 Ke ne ke sa kgolwe seo ke se bonang ka mahlo a ka.**

- Moqoqong ona mohlalobuwa o lokela ho qoqa ka ketsahalo e ileng ya etsahala kapa seo a se boneng se entseng hore a bue mantse ao.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobua a ka qoqa ka seo a se boneng. E ka ba se setle, se sebe se thabisang kapa se nyahamisang.
  - A bontshe thabo kapa ho nyahama ka seo a se boneng ka mahlo a hae.

**[50]****1.2 Nyollo ya ditheko tsa mafura ke Mmuso, e tlisa bofuma setjhabeng**

- Moqoqong ona mohlalobuwa a fane ka maikutlo a nahanisitsweng hantle ka ho nyollwa ha ditheko ke mmuso le bofuma bo aparelang setjhaba.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa a hlakise ho re setjhaba se ameha jwang ke nyollo ena.
  - A ka bontsha boemo ba moruo wa naha le ditlamorao tsa teng.

**[50]****1.3 Theleveshene e sitisa baithuti ho ithuta dibuka tsa bona, e boele e ba thuse ka lehlakoreng le leng.**

- Moqoqong ona mohlalobuwa o qoqa ka ditshitiso tse etswang ke theleveshene. A boele a bontshe tse ntle tse etswang ke theleveshene ho a mang a mananeo.
- **Dikahare:**
  - Mohlahlobuwa a bontshe ka moo e senyang nako ya bona ya ho ithuta ka teng.
  - A bontshe bohlokwa ba a mang a mananeo a yona a fanang ka thuto le ho lemosa ka dintho tse mpe tseo ba ka kenang ho tsona.
  - A eletse ka ho hlophisa dinako tsa ho shebella theleveshene ha o le moithuti.

**[50]**

**1.4 Ke nnete tlhomphe le boitshwaro bo botle di isa bokamosong bo tjhabileng.**

- Moqoqong ona mohlalobuwa o fana ka maikutlo a hae mabapi le motho ya hlomphe, a bile a itshwere hantle.
- **Dikahare:**
  - Mohlalobuwa a bontshe ka moo kgodiso e ntle e ahang motho ka teng.
  - A bontshe ka moo tlhomphe e sa kgetheng ka teng, e ka lebiswa mothong e moholo, e monyane, jj.
  - A kgothalletse boitshwaro bo botle ka nako tsohle le moputso wa teng.

[50]

**1.5 Ho nka karolo dikgethong tsa naha ya heno ke tokelo ya motho e mong le e mong ya phelang ho yona. Dumellana kapa o hanane le mohopolo ona.**

- Moqoqong ona mohlalobuwa o kgetha lehlakore, o a dumela ho re moahi e mong le e mong o tshwanela ho nka karolo dikgethong tsa naha, kapa a hanane le seo.
- **Dikahare:**

**Ba dumellanang le sehlooho:**

- Mohlalobuwa a bontshe bohlokwa ba ho nka karolo dikgethong.
- A ka bontsha ka moo o bang karolo ya tokolloho ka teng ha o kgethile.
- A fane ka mehlala ya ditshebeletso tse fuwang setjhaba ha mokgatlo oo motho a o kgethileng o hlotse dikgetho.
- Le ha oo a o kgethileng o sa kgethwa, o ntse a entse karolo e kgolo bohanyetsing ba mokgatlo o hlotseng.

**Ba hananang le sehlooho:**

- Mohlalobuwa a ka bontsha ka moo ho se nang thuso ka teng ho ya dikgethong.
- A bontshe ho se tshepahale ha batho ha ba se ba kgethilwe ba le ka sehloohong.
- A fane ka mehlala ya dintho tse nyahamisang batho jwalo ka ditshebeletso tse sa fuweng batho, le tse ding.

[50]

**1.6 Letsatsing leo ka utlwisisa nnete ya polelo e reng, Matsoho a ya hlatswana.**

- Moqoqong ona mohlalobuwa o fana ka maikutlo a nahanisitsweng hantle ka bophelo bo monate boo batho ba bo phelang ha ba thusana.
- **Dikahare:**
  - Mohlalobuwa a hlakise ntlhakemo ya hae ka mehlala.
  - A fane ka melemo e fumanwang ha batho ba e na le tshebedisanommoho, ba etelana, ba memana matsemeng jj.

[50]

**1.7 1.7.1 Setshwantsho: Moqoqo wa mofuta ofe kapa ofe.**

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ka tsela e kgodisang e bileng e hlakisa ditaba hantle.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo o qholotswang ke setshwantsho maikutlong a hao. **[50]**

**1.7.2 Setshwantsho: Moqoqo wa mofuta ofe kapa ofe.**

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ka tsela e kgodisang e bileng e hlakisa ditaba hantle.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo o qholotswang ke setshwantsho maikutlong a hao. **[50]**

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50**

## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQQO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 50]

| Makgetha a ho lekanyetsa  |  | Phihlello e babatsehang   | Phihlello e supang bokgoni   | Phihlello e mahareng   | Phihlello ya motheo feela   | Phihlello e haellang   |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---|
| <b>DIKAHARE LE MORALO</b><br><br>(Tshekatsheko ya sehlooho) tlhophiso ya mehopololele dintlha, kelohlhoko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo<br><br><b>MATSHWAO A 30</b> | Boemo bo hodimo  | 28–30<br>- Nehelano e bontshang kutlwisiso e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang<br>- Mehopolele e bontsha boqhetseke, e phephetsa monahano mme ke e sutsitseng;<br>- e hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang/babatsehang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo | 22–24<br>- Nehelano e ralehleng hantle haholo;<br>- Mehopolele e tsamaellana le sehlooho ka botlalo, e a kgahlisa mme e na le bopaki ba mehopololele e sutsitseng;<br>- e hlophisitswe hantle haholo ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo   | 16–18<br>- Nehelano ke e kgotsofatsang ditlhokeho<br>- Mehopolele e momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang<br>- e hlophisitswe ka tsela e utlwisisehang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo   | 10–12<br>- Nehelano e momahane mona le mane<br>- Mehopolele ke e seng ya boiqapelo mme e sa hlakang<br>- Ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi  | 4–6<br>- Nehelano e tswile lekoteng ho hang<br>- Mehopolele ke e sa tsepamang e dubakaneng<br>- Ha e utlwahale mme dintlha di a phetakakwa<br>- Ha e a hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo  |   |
|   |  | Boemo bo tlase  | 25–27<br>- Nehelano e tswileng matsoho le ha e haelwa ke dintlha tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang<br>- Mehopolele ke e sutsitseng mme e bontsha boqhetseke;<br>- e hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo   | 19–21<br>Nehelano e radilweng hantle<br>- Mehopolele ke e loketseng mme e thahasellisang<br>- e hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo  | 13–15<br>- Nehelano e a kgotsofatsa le ha e sa hlaka mona le mane<br>- Mehopolele e momahane le ho kgodisa ka tsela e mahareng;<br>- ho na le tlhophiso le momahano e itseng ho kenyeditswe le selelekela, mmele le qetelo.   | 7–8<br>- Nehelano boholo e tswile lekoteng<br>- Mehopolele ha e a momahana ka tshwanelo mme e a lahlehisa<br>- Nehelano ha e na bopaki ba tlhophiso le momahano  | 0–3<br>- Boitoke ha bo yo ba ho arabela sehlooho<br>- Mehopolele e tswile lekoteng ka ho phethahala, ha e a nepahala<br>- Ha e a hlophiswa ka tsepama sehloohong, mme e dubakane  |
|   | <b>Makgetha a ho lekanyetsa</b><br><br><b>PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO</b><br>Sehlo, rejiisetara, setaele, tlhophiso ke tse lokelang sepheo/ tshusumetso le maemo, kgetho ya mantse, tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto<br><br><b>MATSHWAO A 15</b> | Boemo bo hodimo   | 14–15<br>- Sehlo, rejiisetara, setaele le, tlhophiso di loketse sepheo ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo;<br>- tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshupo ka tsela e tsotshang<br>- o sebedisitse sehlo se matla mme se susumetsang ka tsela e ikgethang<br>- o batla o hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto<br>- o radilwe ka bokgoni bo tsotshang | 11–12<br>- Sehlo, rejiisetara, setaele le tlhophiso di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo haholo;<br>- tshebediso ya puo e matla mme ho sebedisitse sehlo se loketseng ka nako tsohle;<br>- boholo ba mosebetsi ha o na diphoso tsa tshebediso ya puo le mopeleto<br>- o radilwe hantle ka tshwanelo | 8–9<br>- Sehlo, rejiisetara, setaele le tlhophiso di loketse sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo;<br>- tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelelo ka tshwanelo<br>- puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitse ka tshwanelo<br>- O radilwe ka tsela e mahareng feela | 5–6<br>- Sehlo, rejiisetara, setaele le tlhophiso ha di a lokela sepheo, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo;<br>- puo e sebedisitse feela ka tsela ya motheo;<br>- sehlo mmoho le moelelo o hlahiswang ke tema ke tse sa lokelang;<br>- ho sebedisitse tlhophiso ya motheo feela | 0–3<br>- Puo e sebedisitse ha se e utlwisisehang;<br>- sehlo, rejiisetara, setaele le tlhophiso ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo;<br>- tshebediso ya tlhophiso e haellang haholo hoo nehelano e sa utlwisisehang |
|   |  |   | Boemo bo tlase   | 13<br>- Tshebediso ya puo ke e nepahetseng mme e susumetsang sehlo sa tema<br>- e batla e hloka diphoso tsa puo le tsa mopeleto<br>- e radilwe ka bokgoni bo tsotshang   | 10<br>- Tshebediso ya puo ke e sefutho mme e loketseng maemo<br>- sehlo ke se matla mme se loketseng<br>- ho na le diphoso tse seng kae tsa puo le tsa mopeleto<br>- e radilwe hantle   | 7<br>- Tshebediso ya puo ke e kgotsofatsang le ha ho na le ho sa tsamaellana mona le mane<br>- kakaretso sehlo ke se loketseng le ha puo ya bonono e le e haellang   | 4<br>- Puo ke ya motheo feela mme e sebedisitse ka tsela e haellang<br>- popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako<br>- tlhophiso e haella haholo feela  |
| <b>SEBOPEHO</b><br><br>Makgetha a tema:<br>Popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokehang<br><br><b>MATSHWAO A 5</b>  |  | 5<br>- Kgodiso ya sehlooho ke e babatsehang<br>- katoloso ya dintlha ke e ikgethang<br>- dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang   | 4<br>- Dintlha ke tse loketseng mme tse hodisang sehlooho<br>- momahano e bopilweng ke e supang bokgoni<br>- dipolelo le diratswana di loketse nehelano mme di fapafapannngwa ka tshwanelo   | 3<br>- Dintlha tse loketseng di hodisa sehlooho ka tsela e mahareng<br>- dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng<br>- moqoqo o ntse o hlahisa moelelo  | 2<br>- Tse ding tsa dintlha ke tse utlwahalang<br>- dipolelo le diratswana di na le diphoso<br>- Moqoqo o a utlwisiseha le ha o le diphoso  | 0–1<br>- Dintlha tsa bohlokwa di a haella<br>- dipolelo le diratswana tse hlahisitseng ke tse fosahetseng<br>- moqoqo ha o na moelelo o lebelletsweng  |   |
|   |  | <b>MATSHWAO</b>   | 40–50  | 30–39  | 20–29   | 10–19  | 0–9   |

**KAROLO YA A: MOQOQO**

**MATSHWAO A SEBEDISWANG HO BONTSHA DIPHOSO HA HO TSHWAUWA MOQOQO SENOTLOLO SA HO TSHWAYA: SEKALA SA HO TSHWAYA MOQOQO MATSHWAO: [50]**

| <b>Makgetha a Tekanyetso</b>             | <b>Matshwao</b> | <b>Senotlolo / dikgutsufatso</b> |
|--|-----------------|----------------------------------|
| <b>Dikahare le Moralo</b>                | <b>30</b>       | <b>DM =</b>                      |
| <b>Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso</b> | <b>15</b>       | <b>PST =</b>                     |
| <b>Sebopeho</b>                          | <b>5</b>        | <b>Seb =</b>                     |
| <b>Matshwao ohle</b>                     | <b>50</b>       |                                  |

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong ya A.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng nehelanong etsa tseno tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fella kगतong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopeho ho fella kगतong ya pele feela.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentse kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka hodima lentse/polelo ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantse a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- -,+ bakeng sa ho kopanya mantse a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- **Mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **Mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **Mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- **P** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- ^ bakeng sa lentse kapa karolwana ya lentse le/e siilweng pakeng tsa mantse a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha/ho arola diratswana

## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANANO

### POTSO YA 2

#### 2.1 PUISANO

- Puisano ke tema e ngolwang ho hlahisa puisano e teng pakeng tsa batho ba babedi kapa ho feta.
- Lebitso la sebui le ngolwa ka letsohong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la kgutlopedi (jk Thabo:).
- Puisano e itshetlehile hodima dintlha tsa mmapa wa monahano.

**Dikahare:**

- Mohlahlobuwa o hlakisa ntlhakemo ya molaolasephethephethe jk. Kotsi ya ho tloa molao wa tsela ho bakang mafu a sa hlokeheng mebileng, ho kganna tlasa tshusumetso ya tahi le tse ding tse ngata.
- A bontshe ngangisano kapa kutlwisisano pakeng tsa mokganni le molaolasephethephethe.

[25]

#### 2.2 LENGOLO LA SETSWALLE/SETLWAEDI

- Aterese e nngwe, ke ya mongodi, mme e ngolwa ho tloha hodimo bohareng ba leqephe ho ya letsohong le letona.
- E ngolwa ka mokgwa wa boloko, mme e qetella ka letsatsi/mohla, ho tlole mola pele ho letsatsi.
- Ho tlole mola e be ho ngolwa tumedisio ka lehlakoreng le letshehadi.
- Tumedisio e be ya setswalle ho nto tlole mola.
- Seratswana sa selelekela se ba sekgutshwane, mme se omela ditaba feela.
- Mmele wa lengolo o ahwe ka diratswana tse seng kae, mme ke mona moo mongodi a nontshang ditaba tsa hae teng.
- Qetelo ke e kgutshwane e phethelang ditaba. Ha ho hlokehe fane.

**Dikahare:**

- Mohlahlobuwa a hlokomedise motswala wa hae ka kotsi ya ho tsamaya le bosiu.
- Rejistara e be ya ho kgothalletsa ho tlohela ketso ya mofuta oo.

[25]

### 2.3 LENANETSAMAISO LE METSOTSO YA KOPANO

- Lenanetsamaiso ke moralo le tlhophiso ya ditaba tse tla tshohlwa kopanong. Hangata lenanetsamaiso le tsamaya le tsebiso ya mohla wa kopano, sebaka le nako eo kopano e tla tshwarwa ka yona. Sebopeho sa lenanetsamaiso la dikopano se a tshwana, mme se akaretsa dintlha tse latelang:

#### Sebopeho:

1. Pulo ya kopano le kamohelo;
2. Tlhomamiso ya kopano;
3. Mabitso a ba teng le ba siyo;
4. Metsotso ya kopano e fetileng;
5. Tse tswang metsotsong e fetileng;
6. Ditaba tse ntjha tsa letsatsi leo:
  - 6.1 Ho hlokomedisa baithuti ka boitshwaro bo seng botle ka nako ya dithuto.
  - 6.2 Ho hlokomedisana ka ditlamorao tsa ketso tse mpe tse etswang ke bona le ho kopa tshwarelo ho mesuwe le mesuwetsana ya sekolo.
7. Tse ka tlatseletsang;
8. Kgetho ya letsatsi la kopano e latelang;
9. Ho kwala.

(Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano di itshetlehe hodima dintlha tsa mmapa wa monahano.)

#### Metsotso ya kopano:

Metsotso ya kopano ke tlaleho ya ditaba tsa kopano e neng e tshwerwe mme e lokela ho tsamaellana le dintlha tsa lenanetsamaiso.

### 2.4 NALANE YA BOPHELO BA MOFU/ OBITJHUARI

- Ke mofuta wa tema o ngolwang ka ditaba tsa motho ya seng a hlokahetse.
- Dintlha tse latelang di elwe hloko:
  - Mofu ke mang, batswadi ba hae ke bo mang, ke wa bokae;
  - O hlahile neng (letsatsi, kgwedi le selemo);
  - O hlahetse kae (lebitso la sebaka e seng sepetlele);
  - Kgolo ya mofu, ho kenyelletswa le tsa dikolo;
  - Tsa mosebetsi le dikatleho tsa hae;
  - Tsa lenyalo;
  - Sesosa sa lefu le bao a ba siyang;
  - Seboko sa mofu.

[25]

### 2.5 LENGOLO LA SEMMUSO

- Aterese ya mongodi e tloha bohareng e ya letsohong le letona, ho tlole mola ho ngolwe mohla;
- Aterese ya moamohedi e qale boemong ba ya ngollwang jk. Mosuwe/ Mosuwetsana, mme yona e ka lehlakoreng le letshehadi;;
- Tumedisano ke ya semmuso, e ngolwa e le Monghadi/Mofumahadi/ Mofumahatsana;
- Sehlooho sa ditaba se ngolwe ka mongolo o moholo kapa se sehellwe;
- Ditaba di tobe ntlha ya ho kopa tshwarelo ka ho foswa ke diteko le mesebetsi e meng ya hae;
- Qetello ke ya semmuso, e nang le lebitso le fane di latelwe ke sikinetjhara/motekeno.

[25]



**2.6 PUO**

- Ke tema e reretsweng ho mamelwa mohla monene ke letshwele la batho.
- E ka nna ya ba le metlae kapa qotso e tla hokahana le puo.
- Mohlahlobuwa a hlophise le ho latellisa dintlha ka boqhetseke hore puo e phalle.

**Dikahare:**

- sebui se itsebise, se lebohe ho fumantshwa monyetla;
- ho utlwahale sepheo sa ho fana ka puo;
- kgothalletso ya ho nka karolo dipapading le mminong
- molemo wa ho nka karolo dipapading le mminong, le ho hlompha mesuwe le mesuwetsana ba sa le bale ho hlompha batswadi ba bona. **[25]**

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2): 50**

**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100**

## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]

| Makgetha a ho lekanyetsa   | Phihlello e babatsehang   | Phihlello e supang bokgoni   | Phihlello e mahareng   | Phihlello ya motheo feela  | Phihlello e haellang   |
|--|---|--|--|--|--|
| <b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b><br><br>Tshekatsheko ya sehlooho le mehopolu Tlhophiso ya mehopolu Kelohlolo ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba, le maemo<br><br><b>MATSHWAO A 15</b>   | <b>13–15</b><br><br>- Nehelano e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang<br>- Mehopolu e matla e butswitseng<br>- Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema<br>- Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong<br>- Mehopolu le dikahare ke tse momahaneng<br>- Dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho mme di hlahositswe ka botebo<br>- Sebopeho ke se nepahetseng | <b>10–12</b><br><br>- Nehelano e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema<br>- Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong<br>- Mehopolu le dikahare ke tse momahaneng, tse hlahositsweng ka botebo, mme dintlha di tshehetsa sehlooho<br>- Sebopeho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa | <b>7–9</b><br><br>- Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema<br>- Nehelano ha e a tsepama sehloohong ka ho phethahala ho na le ho kgera ho itseng<br>- Mehopolu le dikahare di na le momahano e amohelhang<br>- Ke dintlha tse itseng feela tse tshehetsang sehlooho<br>- Ka kakaretso sebopeho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng | <b>4–6</b><br><br>- Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema<br>- Nehelano e na le tsepamo e itseng feela sehloohong empa e a kgera<br>- Mehopolu le dikahare ha se ka mehla di momahaneng<br>- Sehlooho se tshehetswa ke dintlha tse itseng feela<br>- Sebopeho se fofo feela, mme se na le bohloka bo boholo | <b>0–3</b><br><br>- Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema<br>- moelelo o nyotobetswa ke ho kgera ho hoholo<br>- Mehopolu le dikahare ha di na momahano<br>- Ke dintlha tse mmalwa haholo tse tshehetsang sehlooho<br>- Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopeho se nepahetseng |
| <b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b><br><br>Sehalo, rejistara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo.<br>Tshebediso ya puo, tlhwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantswa, matshwao a ho bala le mopeleto<br><br><b>MATSHWAO A 10</b> | <b>9–10</b><br><br>- Sehalo, rejistara, setaele, le tlotlontswe di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo<br>- Tshebedisano ya puo e nepahetse e bile e bopehile hantle<br>- Nehelano ha e na diphoso  | <b>7–8</b><br><br>- Sehalo, rejistara setaele, le tlotlontswe di loketse ka ho fetisisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo<br>- Ka kakaretso tshebediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopehile hantle<br>- Tshebediso ya tlotlontswe e ntle haholo<br>- Nehelano boholo ha e na diphoso                         | <b>5–6</b><br><br>- Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo<br>- Nehelano e na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo<br>- Tshebediso ya tlotlontswe ke e lekaneng<br>- Diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo  | <b>3–4</b><br><br>- Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle<br>- Tshebediso ya puo e fosahetse e bile e tletse diphoso tse ngata<br>- Tshebediso e seng kae ya tlotlontswe<br>- Moelelo o nyotobetse  | <b>0–2</b><br><br>- Sehalo, rejistara, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo<br>- Nehelano e tletse diphoso e dubakane<br>- Tlotlontswe ha e dumellane le maemo<br>- Moelelo o nyotobetse haholo  |
| <b>MATSHWAO</b>  | <b>20–25</b>  | <b>15–19</b>   | <b>10–14</b>   | <b>5–9</b>   | <b>0–4</b>   |

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANANO TSE TELELE****SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:****SEKALA SA HO TSHWAYA DITEMA TSA KGOKAHANANO****MATSHWAO: [25]**

| <b>Makgetha a Tekanyetso</b>             | <b>Matshwao</b> | <b>Senotlolo / dikgutsufatso</b> |
|--|-----------------|----------------------------------|
| <b>Dikahare le Moralo ke Sebopelo</b>    | <b>15</b>       | <b>DMS =</b>                     |
| <b>Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso</b> | <b>10</b>       | <b>PST =</b>                     |
| <b>Matshwao ohle</b>                     | <b>25</b>       |                                  |

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka dihlooho tse PEDI karolong ena.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng nehelanong etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a Abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a Abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fella kgatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a Abelwe matshwao a sebopelo ho fella kgatong ya pele feela.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- -,+ bakeng sa ho kopanya mantswa a arotsweng empa a ngolwa a kopane;
- **Mn** bakeng sa mongolo (Orthography) o fosahetseng;
- **Mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- **Mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- **P** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng / e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setiwaedi;
- ^ bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le / e siilweng pakeng tsa mantswa a mang.
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2): 50****MATSHWAO OHLE A PAMPURI ENA: 100**